

2018 RED SOX SPRING TRAINING SCHEDULE

FEBRUARY/MARCH

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			FEB 21	FEB 22 NU/BC 1:05	FEB 23 MIN 1:05	FEB 24 TB 1:05
FEB 25 BAL 1:05	FEB 26 @PIT	FEB 27 STL 1:05 @MIN	FEB 28 PIT 1:05	MAR 1 @HOU	MAR 2 @STL	MAR 3 NYY 1:05
MAR 4 @BAL	MAR 5 OFF	MAR 6 @TB	MAR 7 MIN 1:05 @PHI	MAR 8 TB 1:05	MAR 9 @MIA	MAR 10 @MIN
MAR 11 BAL (SS) 1:05	MAR 12 @TOR	MAR 13 OFF	MAR 14 @MIN	MAR 15 TOR 1:05	MAR 16 MIN (SS) 6:05	MAR 17 TB 1:05
MAR 18 @PIT (SS)	MAR 19 PHI 1:05	MAR 20 PIT 1:05	MAR 21 @TB	MAR 22 @BAL	MAR 23 @NYY	MAR 24 HOU 1:05
MAR 25 @MIN	MAR 26 TBA	MAR 27 TBA	MAR 28	MAR 29	MAR 30	MAR 31

HOME GAMES TO BE PLAYED AT JETBLUE PARK | [SS] SPLIT SQUAD

SPRING TRAINING PRESENTED BY:
 **CVS**Health

